

Платон Ламутский

ХОМУРАХ УСТУН

Кыра саастаах оболорго

САХА СИРИНЭЭБИ КИНИГЭ ИЗДАТЕЛЬСТВОТА
ЯКУТСКАЙ * 1970



Үүт ый

Былсыр-былсыр
Ээхэй эмээхсин
Ынаञын ыан баран,
Балањан үрдүгэр үүтүн
Туос чабычахха
Тонгоро уурбут.

Онтукатын тыал көтүппут.
Тонгумут
Туос чабычахтаах үүт
Тунал ый буолан көпрут,
Суолун сүтэрэ-сүтэрэ,
Сулус быыњыттан көстүбүт.
Үрүнг ый ол иһин
Үүт тураан,
Үүт ыйданга диэн аатырбыт.



Эн, кэрэчээн Чөнмэричээн

Эн, кэрэчээн Чөнмэричээн!
Үөр табалары миигинниин
Үөрэ-көтө үүрэн истэххиинэ,
Тапталбын таайтара сатааммын
Ааккын ааттаан ынгырдахпына:
Эйэбэс мичээринэн эргиллэн,
«Ээ!» — диэрий даа!

Эн, кэрэчээн Чөнмэричээн!
Мунньахха баран истэххиинэ,
Тарын үрэх таһыгар ситэн,
Таптал нарын тылын этээри
Ааккын ааттаан ынгырдахпына.
Эйэбэс мичээринэн эргиллэн,
«Ээ!» — диэрий даа!

Эн, кэрэчээн Чөнмэричээн!
Сардаагалаах сарсыарда суунар
Уйабас уугар умньянаммын,

Кулгааххар сибигинэйэн,
Ааккын ааттаан ынгырдахпына:
Эйэбэс мичээринэн эргиллэн
«Ээ!» — диэрий даа!

Эн, кэрэчээн Чөнмэричээн!
Хоп курдук хомуллубут хоскор,
Таттаран ааџар таптыр кинигэн
Таабырыннаах тыла буоламмын,
Ааккын ааттаан ынгырдахпына:
Эйэбэс мичээринэн эргиллэн,
«Ээ!» — диэрий даа!



Мээнти


Мэндэр сискэ соютох,
Мээчик курдук, ыт оюто —
Мээнти үрэн ньоргуйар.

Үтүлүк саба да буоллар
Үнүгэйнг алыс үрэр,
Сыгынахтыны сыралаһар.

Көндөй дүлүнгү хана-хана,
Күүһэ баарынан маргыйар,
Көрүн, кутуруга кыймангалас.

Мөботов утары ойбутугар
Муннун аһаран биэрэр —
Мээнти чугурус гынна.

Ол да буоллар Мээнти
Онтукатыттан кыбыстыбыат,
Ойуурга саната няафырбас.



Ардах

Үрэх баһа үмүрүйэ барыйан,
Олооһун тыал оту-маһы сирилэттэ.
Этиг аргыстанан, чабылбан аччыланан,
Уулаах былых утары устан истэ.

Күөх халлааны былых сапта,
Күнү көхсүнэн күөнтээтэ.
Тыалтан мас-от хаптангнаата,
Тыа этингтэн ньирилээтэ.

«Топ-топ» мангнай толон таммалаата,
Уу ньуура онтон чыпчылынгаата,
Тордох ураһаны, тобо сахсыйардын,
Тыал тырыта сынья сатыр.

Төхтөрүйэ-төхтөрүйэ, этиг дүрбүйдэ,
Чабылбан сандаластанна.
Тордоху халты тобо-хоро
Тохтор ардах курулаата.

Кустар суунан чомполоноллор,
Күоһаах сир уунан аллар.
Мутукча дыргыйбыт сыйыгар
Табалар лабыктаң айаараллар.

Сылаас күн сыралла тыгар,
Сыт-сымар дыргыйар.
Сибэкки ардахтан сууммут
Сырдык сирэйэ нъалбарыйар.

Күн көрөн халлаан дъайбарда,
Көр-нар, үнгүү сатарда:
Нээдьэ, һонде, һункэ!
Нээдьэ, һонде, һункэ!

Иһо-рико? — Үөрүү кэллээ?
Иһом-дута! — Оннук буолла!
Иһой-һан! — Олус кэрэ!
Иһо-бидэн! — Буола турдун!



Кыңыл саһарба тыған

Усталаах дьолбутун урыйдуур быңынан
Олохпут уйгутун туюх баарын көтөбөн,
Кыңыл саһарбанан тыкпыштынан кэллэ

Олус да кэрэ күһүн,
Олус да күндү күһүн.

Харанга сабардаан муннарыа диэбиттии,
Халлааммыт ыйынан тымтыктанна,
Көһөн иһэр ыаллар үрдүләринән

Күндээрэн кэллэ күһүн,
Көмүстээх күндү күһүн.

Аччык муңа мускуйбатын диэтэбэ,
Тугутуттан ыла толуу тастаата,
Тотоойу олобунан дьону албаата,

Чабылыйар сырдык күһүн,
Чалбарыннаах күндү күһүн.

Курус санаа дьону кууспатын дийтэбэ,
Дьукээбил уота оттуллан сандаарда,
Тордох үрдүнэн сулус сабылынна.

Саймаархай мичил күһүн,
Сытылаата күндү күһүн.

Тымныы бына хаарыйыа дийтэбэ,
Күлүмнэс күммүт күрэниэн иннинэ
Куобах суорбанинан сирбитин үллүйдэ

Олус да кэрэ күһүн,
Олус да күндү күһүн.



Бырдах туңунан быстах номох

Маның кыракый
Куукитэчэн куличан — бырдах,
Маңалайа хаммат
Чупчурбан обот тумустаах.

Хатырык быыңыгар хам сыстан
Өлөөрү сытан өй булбут:
— Табаны маның бардахпына
Табыллыңыкпыш, — диэн буолбут.

Үөр табаны алыттан булан
Үүрэн-туруйэн куңугурапыт.
Оноңос курдук сурлуур суңалынан
Онон-манан суптурута ойуппут.

Кини тыңкынас санатыттан
Кин-наар алдьаммыт.
Муостаахтар сиэлийэ-сиэлийэ
Мунгнаммыттар.

Таллаџар кулбаахтарын тэбээн
Талыгыраппыттар.
Мурун тыаһа бууһурбаабыт,
Таны үгүстүк тартангнаабыт.

Улахан оботтоох
Быыкаан бырдах,
Куукитэчэн куличан
Кудулу куттах,
Үөр табаны үүрэн-түрүйэн
Түнг түбэ түгэбэр түһэрбит.
Онно сор суоллаах
Тулаайах тугуту
Ойуччу үүрэн
Ойутан таһаарбыт,
Чупчуруйар оботтоох тумсун
Дьогдьойор саалыгар хатаабыт.

Тугуту чупчуруйан баарннаар
Тулутуохтара баара дуо?!
Үрүнг бастаах үөн аймах ынтырсаннаар
Үөмэхтэһийн бөйө үөскээбэт дуо!
Ингсэлээх манна иэбэнгнээбйт,
Оботтоох манна оодонгиообут.
Хаан табыстабына халаахтааччи,
Сыа табыстабына сыйнахтааччи,
Бэлэмнгэ эрэ мээтиргээччи,
Биллэн турар, элбээччи.

Күүлэмсик, киэргэмсэх бэрдэ
Күөх истээх, сахсырба,
Үйыта-көнгүллэтэ барбакка,
Үгыта аннынан киирдэ,
Үстылыктаах өттүттэн
Үтүрда, кирдэ.

Көйүүр Үнгээлэбис
Көбүөхтүүрүн көрөн кэбис,
Сыт-сымар ылаат өрүсүнэн
Сыбыгырыы сыылбыта сүрүн!

**Хаанымсах ааттааба
Харикич арибги ***
**Хайаан да хабартан
Хаалсыбатаа чахчы,
Кэнэриигэ киирэн
Кэлтэрэнниир,
Таныыга көнгүл
Таатарангныыр.**

**Куйукта манна хончойон
Кулахайдана хамсаата.
Күлүмэн эмиэ тотон
Күүгүнэччи ыллаата.**

**Тугуту тутан сииргэ
Туох үөн suoх этэй?!
Оботтоох-соллонгоох бииһэ
Онно олус дэлэгэй!**

**Хаантан харан харангаран,
Бөлүөхтэн бөтөн бөүөрүйэн,
Улахан оботтоох кудулу куттах
Куукитэчэн куличан — быыкаан бырдах:
— «Ас-үөл таһаардым!» — диэн
Адаыйан, аба-дъаба айгыстан,
Өнөхтөн топпут өрөөтүн имэриннэ,
Итириктии тэлиэскэйдий иһэн
Ообуй илимигэр ингнэн
Орулуу-сарылыы түстэ.**

**Орулаатар орулаатын!
Оботтообу аһынан
Онтуорбут-санаарбаабыт
Отой suoх, атастарыам!**

* **Харикич арибги** — таба муннун иһинээби үөн.



Чычый тыллаах чычаах

Айыккабын, чычаабыам,
Арбам-дъарбам көптө.
Абыраа, уута абал.

— Ийээ, чычы, чычый даа,
Куттанабын, кэбис,
Кутаңа тимириэм.

— Тылластаххын, чычаабыам,
Талахтартан, сэрэнэн,
Тардыңың этэ эн.

— Ийээ, чычы, чычый даа,
Итинник эрэ этимэ,
Илиим дъуккуруйоо дии.

— Ээ, обом сыйна — чычаабыам,
Эдьийийн сарыы үтүлүгүн
Эн кэтэн бараахтаа.

— Чычы, чычы, чычый даа,
Тырыттыа-алдъаныа,
Чанчыкпын эдийийим тардыа.

— Эттэххин даа, чычаабыам,
Эдийийинг санга иннэлээх,
Эн онон абырахтаар ээ.

— Арах да, чычый даа,
Аны иннэтэ сынтарыйыа,
Алдъархай буолуо — таыйыа.

— Оо, обом даа, чычаабыам,
Убайынг сыйты буруустаах,
Онон эн унуктаар ээ.

— Көрүй даа, ийэкэм,
Көр, ол убайым бурууна
Көстүбэт — ханна уурбутай?

— Оо, обом даа, чычаабыам,
Онно обо ындытын
Унга матаңатыгар укпута.

— Чыбы-чыбы чып-чаап,
Ол обобут матаңата
Ончу биллибэт ээ, бадаңа.

— Хата, кырдык, чычаабыам,
Ханна эбитэй матаңабыт?..
Хангас ампаарга, арба, баара.

— Ол хангас ампаарбыт
Онно эрэ онгойбут дии,
Ол ампаар тобо суобуй?

— Оо, обом сына—чычаабыам,
Ону-маны ыаңайалаатабыан,
Ол ампаары уот салаабыта.

— Чыбы-чыбы, чып-чаап,
Чычый даа—тый даа,
Ол уот ханна баарый?

- Оо, обом сыыңа—чыычаабыам,
Ол уоту ардах умулуннаран,
Оһолтон — алдъархайтан өрүүйбүтэ.
- Чыбы-чыбы, чыып-чаап,
Ол ардах уута
Оттон ханна барбытай?
- Чыычаабыам, ону онголой,
Таммабы да ордорбокко,
Тамты уулаан соппойбута.
- Оо, дъикти дии, чыып-чаап.
Ол уулаабыт онголой
Оттон ханна сылдьарый?
- Хайдах уурайбат ыаспайый,
Хара дъайдаах дъараар,
Харахпыттан киэр халбарый?
- Ийэкээм, инньэ диэмэ,
Тохтоо-болбай, уордайыма,
Тобо, ханна барыамый?
- Көмүс ньэкээ биһиккэр
Күөлэһитэн үөскэппитим,
Көдьүүһэ суюх эбиккин.
- Мин дуу, чы-чы, мин дуу, чычы,
«Би иду бидим? Би иду бидим?»—
Мин дуу, ханна сылдыамый?
- Өлөр-хаалар күммэр
Өрүүйүө диэбитим.
Өйөбул буолбат эбиккин.
- Эмийгиттэн эн биирдэ
Эмнэр эрэ, ийэкээм,
Эмнэр эрэ, ийэкээм.



Кулахы сырдыктан куттанар

Арай аңыан бабарбыт
Туос-аччык кулахы,
Хабар-аңырыр көрдөөн,
Харана хаспаңыттан
Хайа эмэ диэки
Хантараныах буолбута,
Күндэлэс күн уота
Күлүмнүү көрбүт эбит.
Чабылыйар сырдыктан

Хараба саатан,
Чарапчылана-чарапчылана
Халлаангыга хааңырбаата:
— Бачча сырдыкка ким наадыйар
Баңайыта буоллаңай!

Энгин-энгин
Эгэлгэлэрин!

Манык сырдыкка хайдах
Мангалайбын толоруомуй?
Сиһим үөһүн хантан
Сиигирдиәх мунгмуний

Ж СКАЯ

Республиканская

ГИБЛИБОЛКА

им. А. С. Пушкина

Кулахы сырдыктан
Куотта, хам хатта.
Күн сырдыгыттан
Күрэнэр кулахы
Үөрэхтэн тэйэр оюо икки
Үкчү биирдэр.
Истэрэ тоторун эрэ
Иннигэр сылдьаллар.

И Н И Н Э Э Б И Т Э

Үүт ый	3
Эн, кэрэчээн Чөнмэричээн	4
Мээнти	6
Ардах	7
Кыныл саңарба тыган	9
Бырдах туһунан быстах номох	11
Чыччый тыллаах чыччаах	14
Кулахы сырдыктан куттанар	17